

K 34 / 74

b  
2  $\frac{3}{4}$

1  
3

s 518

AM/8/74

A. Makafola

1.

0-1b

Songs, texts, miscellaneous

Songs for making the ox skin soft:

1. Mmakgopa mmatududu kokoinyane

Mmakgopa mmatududu:

the stone is then put inside to be thrown and down on the skin.

2. Hantsi, Hantsi mašia kôbo

Mašia, mašia bohlale, bohlale.

Hantsi, Hantsi monyi kôbo

Monyi kobo bohlale bohlale.

2. Songs of Native Customs:

3. Ke ile ke mo thabeng

Ka kwa mokgošana o lla

Ka fologa ka thibé le lerumó.

Ka gahlana le Rakomote

Rakomote a swere sebete

Ka re nke o ntshégéle

A nkoma ka seletshwana

Seletshwana seuwé sa gagwé

Le nna ka se tšeá ka e koméla

Ka re pudi ešo e ya go tswala

Ke tla go tima mohlana.

Ke tla ja le Ramathibéla

O thibetše kgomo tseso di feta.

4. Mogoté tlhaka le a fsa ga go fsi

Ga go fsi go fsa se ditsi

Se-ditsi sa bo katiela.

Katiela mohumanti.

Mohumanti a bo ngwéta

Ngwéta o tswa kae?

Ke tswa ga pedi wa humanang?

Phalana-pedi

Ka kga lehlokwa,

Ka tia, tia,  
 Se tie kudu  
 Malepeledi dilo tsa borwa  
 Phohlo: mmalo:

3. Songs of Native customs: Grandmothers and their children are to recite this story or poem in winter by the fire side.

1. Ka re thatantha ka re thaa  
 Ka ya ga tsiana ka re kgó  
 Ka re tshipa e tswa moleteng  
 Molala taka taka  
 Ba diana ba ditsela-tsela  
 Le nna ke nna mphetla nöka  
 Se-motshare bale ke bo-mang?  
 Se-motshare ke bo Lekgôthwana  
 Se-motshare ke bo-mang bale?  
 Se-motshare ke bo-Lekgothwane.  
 Se-motshare ba dirang mòla?  
 Se-motshare ba ja polomeetse  
 Se-motshare nna ke a lwala  
 Se-motshare o lwala o dirang?  
 Se-motshare ke bolawa ke dinoka  
 Se-motshare nna ke ea ekëla  
 Ke ekëla ga geso.

Recited by the herdboys:

2. O tswa kae mo thabeng? Mmamatete!  
 Ke tswa mmupudung. mmamatete:  
 Tsogwana letswetse mmamate!  
 Mosela-tauoëso mmamatete.  
 Segwana sa peu, Segwana sa peu  
 Segwana sa peu, sa peu, sa peu  
 E sa peu, sa peu, sa peu.  
 Moruswi kôtô moruswi kôtô, kôtô,

Kot Kötö, E kötö kötö kötö

Mma sekou, mma-sekou kou, kou, kou.

E kou, kou, kou.

Songs of Native Customs:

5. Phoo ngwedi toowé

O tswa kae?

Ke tswa malëwa.

Malëwa kae?

O be o tsoše

Seilani a tsogëlë keno.

Kgomo tsa mahlape ke gapile

Ke gapišitse ke phogolë kití

Kinkinki mosítwana kití

Ka-nka bo-mma ba ile kae?

Ka-nka ba ile ga setlhako.

Kanka sehlako phala-borwa

Kanka phalaborwa ga Malatši

Ga Malatši a mma ka thopa khunong

Selwana sa mahlwana a ditongtolwana

Papa o hwile ke le e monyenyana

O phala ke malome nkotopetsana

O ja a nngwathëla seatleng.

6. Ke mang mo? Ke manthadile a tsela

Ke mang mo? Ke ngwana mararëla tsela

Ke mang mo? Mouwë ga go na selo

Ke mang mo? Ke manthadile a tsela

Ke ngwana mararëla le tsela

Le gona o gona sele

Ke mang mo khurumolla o beë fase.

ENDS S. 518.